

PRIJAVA NESRETNOG SLUČAJA NEZGODA

Polisa broj:	Šteta broj:																																													
Ugovarač osiguranja:	JMBG/JIB:																																													
Osiguranik:	JMBG/JIB:																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td>Ime i prezime</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adresa i broj pošte</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zanimanje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Datum i mjesto rođenja</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Mjesto i datum nastanka nesretnog slučaja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Detaljan opis nastanka nesretnog slučaja – na kakvom poslu i opis uzroka, te koje je povrede prouzrokovao</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Dijagnoza o povredi iz zdravstvenog kartona</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Imena i adrese očevidaca nesretnog slučaja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Koja zdravstvena ustanova je pružila prvu pomoć?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Kod koje zdravstvene ustanove se sada lijeći?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>U kojoj ambulanti se nalazi zdravstveni karton osiguranika?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td> Da li je povrijeđeni i ranije pretrpio tjelesnu povodu, kakvu i kada? Da li je ranija povreda imala za posljedicu trajni invaliditet i u kom stepenu? Da li je povrijeđeni prije nesretnog slučaja bio potpuno zdrav ili je već ranije djelimično bio nesposoban za rad? Usljed čega? Da li usljed bolesti, tjelesne mane ili tjelesnog nedostatka i u kom stepenu? Ako je već imao kakvu tjelesnu manu ili nedostatak, navesti u čemu se sastojala. </td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Da li je osiguranik u momentu nastanka nesretnog slučaja bio pod uticajem alkohola i koliki je bio stepen alkoholisanosti?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Da li je po prijavljenom slučaju vođena istraga i koji je organ tu istragu vršio?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Da li pored ovog osiguranja imate osiguranje kod druge osiguravajuće firme i koje?</td> <td></td> </tr> </table>		1.	Ime i prezime		Adresa i broj pošte			Zanimanje			Datum i mjesto rođenja			2.	Mjesto i datum nastanka nesretnog slučaja		3.	Detaljan opis nastanka nesretnog slučaja – na kakvom poslu i opis uzroka, te koje je povrede prouzrokovao		4.	Dijagnoza o povredi iz zdravstvenog kartona		5.	Imena i adrese očevidaca nesretnog slučaja		6.	Koja zdravstvena ustanova je pružila prvu pomoć?		7.	Kod koje zdravstvene ustanove se sada lijeći?		8.	U kojoj ambulanti se nalazi zdravstveni karton osiguranika?		9.	Da li je povrijeđeni i ranije pretrpio tjelesnu povodu, kakvu i kada? Da li je ranija povreda imala za posljedicu trajni invaliditet i u kom stepenu? Da li je povrijeđeni prije nesretnog slučaja bio potpuno zdrav ili je već ranije djelimično bio nesposoban za rad? Usljed čega? Da li usljed bolesti, tjelesne mane ili tjelesnog nedostatka i u kom stepenu? Ako je već imao kakvu tjelesnu manu ili nedostatak, navesti u čemu se sastojala.		10.	Da li je osiguranik u momentu nastanka nesretnog slučaja bio pod uticajem alkohola i koliki je bio stepen alkoholisanosti?		11.	Da li je po prijavljenom slučaju vođena istraga i koji je organ tu istragu vršio?		12.	Da li pored ovog osiguranja imate osiguranje kod druge osiguravajuće firme i koje?	
1.	Ime i prezime																																													
Adresa i broj pošte																																														
Zanimanje																																														
Datum i mjesto rođenja																																														
2.	Mjesto i datum nastanka nesretnog slučaja																																													
3.	Detaljan opis nastanka nesretnog slučaja – na kakvom poslu i opis uzroka, te koje je povrede prouzrokovao																																													
4.	Dijagnoza o povredi iz zdravstvenog kartona																																													
5.	Imena i adrese očevidaca nesretnog slučaja																																													
6.	Koja zdravstvena ustanova je pružila prvu pomoć?																																													
7.	Kod koje zdravstvene ustanove se sada lijeći?																																													
8.	U kojoj ambulanti se nalazi zdravstveni karton osiguranika?																																													
9.	Da li je povrijeđeni i ranije pretrpio tjelesnu povodu, kakvu i kada? Da li je ranija povreda imala za posljedicu trajni invaliditet i u kom stepenu? Da li je povrijeđeni prije nesretnog slučaja bio potpuno zdrav ili je već ranije djelimično bio nesposoban za rad? Usljed čega? Da li usljed bolesti, tjelesne mane ili tjelesnog nedostatka i u kom stepenu? Ako je već imao kakvu tjelesnu manu ili nedostatak, navesti u čemu se sastojala.																																													
10.	Da li je osiguranik u momentu nastanka nesretnog slučaja bio pod uticajem alkohola i koliki je bio stepen alkoholisanosti?																																													
11.	Da li je po prijavljenom slučaju vođena istraga i koji je organ tu istragu vršio?																																													
12.	Da li pored ovog osiguranja imate osiguranje kod druge osiguravajuće firme i koje?																																													
Transakcioni račun fizičkog lica: _____ Banka: _____																																														
<p>Saglasan/a sam da, u slučaju da je to potrebno za obradu odštetnog zahtjeva, Osiguravač ima pravo korišćenja podataka iz mog zdravstvenog kartona, te druge zdravstvene dokumentacije, koja se odnosi na moju istoriju bolesti, te sam saglasan da nadležna zdravstvena ustanova, kod koje se nalazi zdravstveni karton, može dostaviti navedeno Osiguravaču. Ova saglasnost važi od davanja iste, pa do isteka zakonskih rokova zastarjelosti potraživanja iz ugovora o osiguranju, a svojim potpisom potvrđujem da je ugovoren da se ova saglasnost za obradu ličnih podataka ne može povući.</p> <p>U mjestu _____ dana _____ godine</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="text-align: center;"> M.P. Korisnik osiguranja </div> <div style="text-align: center;"> Ugovarač osiguranja </div> </div>																																														

**PRIJAVA NESRETNOG SLUČAJA
NEZGODA****ZА OBAVEZE PO KOLEKTIVNIM OSIGURANJIMA**

Obavezno popunjava i ovjerava preduzeće:

Ovim potvđujem da je povrijeđeni radnik-ca:

zaposlen-a u ovom preduzeću neprekidno od: . .20 . god. te da je osiguran-a od posljedica

nesretnog slučaja, kolektivnim osiguranjem kod **Wiener Osiguranje Vienna Insurance Group A.D.**

polisom broj: izdata dana: . .20 . godine.

Ukoliko se premija osiguranja podmiruje iz PLATA radnika

Potvrđujemo, da je u momentu dešavanja nesretnog slučaja za imenovanog plaćena premija za mjesec u kome

se povrijedio tj. za vrijeme od: . .20 . godine do . .20 . godine u iznosu od: KM

i zaveden u platnom spisku pod brojem: .

Ukoliko se premija osiguranja, podmiruje iz sredstava PREDUZEĆA

Potvrđujemo da je iznos mjesечne, godišnje premije za: radnika, u iznosu od: KM

izmiren dana: . .20 . godine, a za period od: . .20 . godine do . .20 . godine.

U mjestu _____ dana _____ godine

Potpis i pečat

Ovjera podataka za slučaj smrti

Ovim potvrđujemo da je radnik:

iz: _____ bio u radnom odnosu kod ovog Preduzeća od dana:

. .20 . god. do . .20 . godine.

Ujedno ovjeravamo da neposredno pred smrt imenovani nije bio na bolovanju za period od dana

. .20 . godine do . .20 . godine i da je za umrlog plaćena premija kolektivnog osiguranja i za vrijeme bolovanja.

U mjestu _____ dana _____ godine

Potpis i pečat